

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA O NAPREDOVANJU DOKTORANDA

Akademska godina za koju se podnosi izvještaj		2022/23	
OPŠTI PODACI O DOKTORANDU			
Titula, ime, ime roditelja, prezime		mr Igor (Spaso) Stanovčić	
Fakultet		Pomorski fakultet Kotor	
Studijski program		Pomorske nauke	
Broj indeksa		03/21	
MENTOR/MENTORI			
Prvi mentor	Izv.prof. dr.sc Rino Bošnjak	Pomorski fakultet Split, Sveučilište u Splitu, Hrvatska	Tehničke znanosti, tehnologija promet i transporta
Drugi mentor	prof. dr Božo Krstajić	Elektrotehnički fakultet, Podgorica, Univerzitet Crne Gore	Računarstvo i automatika
EVALUACIJA DOKTORANDA*			
Koliko ste zadovoljni kvalitetom održanih susreta sa doktorandom?		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)			
Da li je definisan plan rada sa doktorandom?		☒ DA ☐ NE	
Da li je doktorand ostvario napredak prema predviđenom planu rada?		☒ DA ☐ NE	
(Ako je prethodni odgovor „ne“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)			
Kvalitet napretka doktorandovog istraživačkog rada u periodu između dva izvještaja je:		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)			
Dati ocjenu doktorandove spremnosti za konsultacije.		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	
Dati ocjenu planiranja i izvršavanja godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja doktoranda.		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	
Dati ocjenu napretka u savladavanju metodologije naučno-istraživačkog rada.		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	
Dati ocjenu o aktivnostima sprovedenim na pisanju i objavljivanju naučnih radova.		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	
Dati ocjenu doktorandovog generalnog odnosa prema studijama.		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	

*Ocjene su: 1 – nedovoljan, 2 – dovoljan, 3 – dobar, 4 – vrlo dobar, 5 – odličan

Dati ocjenu ukupnog kvaliteta doktorandovog rada.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)	
SAGLASNOST ZA NASTAVAK STUDIJA	
Može li doktorand nastaviti studije?	☒ Da ☐ Da, uz određene uslove ☐ Ne
(Ako je prethodno dat odgovor pod „b)“ ili „c)“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)	
Napomene	
(Popuniti po potrebi)	
IZJAVA MENTORA	
U toku 2022/23. godine mr Igor Stanovčić je objavio, kao prvi autor ili koautor, sljedeće radove na međunarodnim konferencijama i to:	
1. Kapetanović, V., Krčum, V., Petrović, I., Stanovčić, I. & Dlabač, T. (2023). Standardization in Maritime Education and Training - The Case Study of the Faculty of Maritime Studies Kotor. 10th International Maritime Science Conference 2023. Solin: University of Split – Faculty of Maritime Studies 2. Stanovčić, I., Bošnjak R., Radonjić, M. & Krstajić, B. (2023). Proposal for improved navigation safety of non-SOLAS vessels by combining TSS and IoT technology. XXVII International Scientific-Professional Conference on Information Technologies 2023. Podgorica: University of Montenegro - Faculty of Electrical Engineering, DOI: 10.1109/IT57431.2023.10078689 3. Stanovčić, I., Bošnjak, R. & Krstajić B. (2022). The role and potentials of vessel traffic services (VTS) in the context of e-navigation. 2nd Kotor International Maritime Conference 2022. Kotor: University of Montenegro - Faculty of Maritime Studies Kotor (Book of Abstract) 4. Kapetanović, V., Stanovčić, I., Vukičević, M., Petrović, I., Bošnjak, R. & Dlabač, T. (2022). Key performance indicators of the quality management system in the function of monitoring the education and training of seamen at the Faculty of maritime studies Kotor. 2nd Kotor International Maritime Conference 2022. Kotor: University of Montenegro - Faculty of Maritime Studies Kotor (Book of Abstract) 5. Stanovčić, I. (2022). Safe navigation model in the bay of Boka kotorska – maintenance and supervision. The 7th Conference Održavanje – Maintenance 2022. Budva: University of Zenica - Faculty of Mechanical Engineering	
Pored značajne aktivnosti na pomenitim konferencijama, gdje su, većinom predstavljeni radovi sa tematikom koja se odnosi na izradu doktorske disertacije, kandidat je obavio istraživanja i izradio polazna istraživanja koja su predata Komisiji za doktorske studije i Vijeću Pomorskog fakulteta Kotor na dalju proceduru u skladu sa Pravilima doktorskih studija Univerziteta Crne Gore.	
U polaznim istraživanjima je predložen naslov doktorke disertacije <i>Model unapređenja sigurnosti plovidbe non-SOLAS brodova primjenom e navigacije</i> . Kandidat je prikupio i analizirao značajan broj referenci čijim proučavanjem je nastao prijedlog teme buduće doktorske disertacije. Analizom ovih	

referenci (oko 50 naučnih radova) kandidat je došao do odgovarajućih zaključaka i rezultata, te pravaca budućeg rada. Oblast polaznih istraživanja doktoranda vezana je za implementaciju šema odvojene plovidbe u Bokokotorskom zalivu kao i za izradu aplikacije namjenjene manjim plovilima, sve u cilju povećanja sigurnosti plovidbe.

Kandidat je član projektnog tima koji je prijavio inovativni projekat Fondu za inovacije Crne Gore (program: "Provjera inovativnog koncepta") sa temom "E-navigacija za non-SOLAS plovila".

Tokom protekle godine, kandidat je pokazao posvećenost istraživanjima u okviru doktorskih studija. Doktorand je izuzetno motivisan da radi u ovoj oblasti jer značaj sigurnosti plovidbe je u fokusu njegovog interesovanja od perioda kada je bio aktivni pomorac. Posebno interesovanje ima da unaprijedi sigurnost plovidbe u Bokokotorskom zalivu gdje plovi značajan broj *non*-SOLAS brodova. Kandidat aktivno radi na izradi naučnog rada iz oblasti polaznih istraživanja koje planira objaviti u naučnom časopisu međunarodnog karaktera. Kandidat posjeduje dobre organizacione vještine.

Imajući u vidu sve gore navedeno mišljenja smo da pomenute karakteristike doktoranda, uz preciznost i temeljitost koje pokazuje, ukazuju na uspješnost u predstojećem naučnom radu.

U Kotoru, 18.07.2023. godine

Ime i prezime prvog mentora
Izv.prof. dr.sc Rino Bošnjak



Ime i prezime drugog mentora
Prof.dr. Božo Krstajić

